

Na osnovu zaključenog „Sporazuma o udruživanju finansijskih sredstava za realizaciju projekta rekonstrukcije i sanacije ulice Avde Palića u dužini od cca 930m, na području Općine Novi Grad Sarajevo“ broj 02/02-11-10998/20 od 25.06.2020. godine, između Općine Novi Grad Sarajevo i Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo-Direkcija za puteve, primjenom odredaba članova 25. i 32. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), proveden je otvoreni postupak zajedničke javne nabavke pod brojem obavještenja 422-1-3-182-3-108/20 objavljen u Službenom glasniku BiH broj 46/20 dana 31.07.2020. godine i na Portalu javnih nabavki 27.07.2020. godine i Izvještaja o toku i završetku e-aukcije od 28.08.2020.godine, sporazumne strane

**Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo - Direkcija za puteve, ul. Hamida Dizdara broj 1.**  
Sarajevo, koju zastupa direktor Selimir Kovač (u daljem tekstu: Direkcija/Investitor)

I

**OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO**, Bulevar Meše Selimovića broj 97, Identifikacioni broj 4200422060000 i PDV broj 200422060000 koju zastupa Općinski načelnik mr. Semir Efendić (u daljem tekstu: Investitor)

I

**“GRAKOP” DOO KISELJAK**, ID 4236047100001 i PDV 236047100001, Gromiljak bb Kiseljak, kojeg zastupa direktor Senad Sejdić (daljem tekstu: Izvođač/ponuđač)

U cilju realizacije Okvirnog sporazuma broj 02/12-19-12756/20 od 30.09.2020. godine, zaključuje se pojedinačni

## **U G O V O R - broj 1**

### **Izvođenje radova na rehabilitaciji i rekonstrukciji ulice Avde Palića**

#### **Predmet Ugovora**

Član 1.

Investitori ustupaju, a Izvođač prihvata obavezu da izvede radove na rehabilitaciji i rekonstrukciji ulice Avde Palića, a u svemu prema normativima i standardima koji važe za ovu vrstu nabavke, a na osnovu dostavljenog Prijedloga od strane Službe za investicije i komunalne poslove br. 02/08-19-16946/20 MR od 15.10.2020. godine za zaključivanje pojedinačnog Ugovora broj 1., Ponude sa predmjerom i predračunom radova dostavljene od strane izvođača radova br. 01/1-278/20 od 02.10.2020. godine, te odredbama „Okvirnog sporazuma“, koji čine sastavni dio ovog Ugovora.

#### **Cijena radova**

Član 2.

Ugovorne strane utvrđuju cijenu radova iz ovog Ugovora br.1 u iznosu od 603.816,63 KM bez PDV-a tako da ukupna cijena za Ugovor br.1 iznosi:

**706.465,45 KM sa uračunatim PDV-om**

**/Slovima: sedamstotinašest hiljadačetiristotinešezdesetpet i 45/100 KM/**

Član 3.

Ugovorna cijena formirana je kako je dato u članu 2. ovog Ugovora.

Obračun radova će se vršiti prema građevinskoj knjizi za izvedene radove, a prema cijenama iz predračuna. Jedinične cijene iz ponude su fiksne i ne mogu se mijenjati u vremenskom intervalu (Ugovornom roku).

## R o k o v i

### Č l a n 4.

- Ugovorne strane utvrđuju rok početka i rok završetka radova, kao i predaju Investitoru kako slijedi:
- Rok početka izvođenja radova počinje teći od dana uvođenja u posao Izvođača radova. Uvođenje u posao konstatovat će se upisom u građevinski dnevnik.
  - Rok završetka radova smatra se okončanje radova koji su predmet ovog Ugovora.
  - Ugovoren rok izvođenja radova je 120 kalendarskih dana, počevši od dana uvođenja Izvođača u posao, produžava se samo u slučaju nastanka više sile ili nastanka vanrednih događaja.

### Č l a n 5.

Izvođač ima pravo produženja roka ako je u izvršenju radova bio spriječen u slučaju, koji se nije mogao predvidjeti u vrijeme zaključenja Ugovora.

Vanrednim događajima smatra se: prirodni događaji koji se smatraju višom silom (kiša, snijeg, poplave, zemljotresi, ili druge elemntarne nepogode); nastanak okolnosti u toku građenja na zemlji ili vodi koje nisu navdene u tehničkoj dokumentaciji npr. pojava klizišta, veće ulegnuće zemljишta, pojava podzemnih voda i dr.; uslijed izmjene projektnih rješenja ili nastupanja drugih okolnosti za koje Investitor dostavlja saglasnost (nepotpuna projektna dokumentacija, naknadni ili nepredviđeni radovi i sl.); postupci trećih lica koje Izvođač nije izazvao svojom krivicom.

Nastanak, trajanje i prestanak izvanrednih okolnosti traje onoliko vremena koliko je trajao uticaj više sile, izmjene obima posla ili eventualno naknadnih radova, a što bi se posebno konstatovalo kroz građevinski dnevnik.

## Način plaćanja

### Č l a n 6.

Izvođač fakturiše izvedene radove putem ispostavljenih privremenih i okončane situacije i to prema zakonskim uslovima i uzansama građenja.

Investitor će ugovorenu cijenu iz ovog Ugovora platiti - bez avansa, putem privremenih situacija u zakonskom roku.

Ispostavljene privremene situacije oduzet će se od ispostavljene okončane situacije. Ispostavljena okončana situacija mora biti u skladu sa ugovorenom cijenom i izvršenim količinama radova.

Obavezu plaćanja situacija iz ovog pojedinačnog ugovora preuzima Direkcija, u visini vrijednosti iz člana 2. ovog Ugovora br.1 u skladu sa „Sporazumom o udruživanju finansijskih sredstava za realizaciju projekta rekonstrukcije i sanacije ulice Avde Palića u dužini od cca 930m, na području Općine Novi Grad Sarajevo“ broj 02/02-11-10998/20 od 25.06.2020. godine, između Općine Novi Grad Sarajevo i Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo-Direkcija za puteve.

Rok za ispostavljanje okončane situacije je 60 dana od dana završetka radova. Ukoliko okončana situacija ne bude ispostavljena u navedenom roku, posljednja ispostavljena privremena situacija će se smatrati okončanom. Rok za ispostavljanje okončane situacije može se produžiti za dodatnih 30 dana ukoliko prije isteka roka Izvođač dostavi obrazloženje o opravdanom kašnjenju.

## Obaveze ugovornih strana

### Č l a n 7.

#### Obaveze Investitora

Pored obaveza koje su predviđene općim propisima i ovim Ugovorom, Investitor je posebno obavezan:

- da Izvođača uvede u posao u skladu sa odredbama ovog Ugovora i ugovornom roku početka radova upisom u građevinski dnevnik,
- da pravovremeno ovjerava i vrši isplatu situacija,
- da osigura stalni stručni nadzor nad izvođenjem radova
- po završetku radova na adekvatan način preuzme izvedene radove

## **Obaveze Izvođača**

- Pored obaveza predviđenih opštim aktima, Izvođač je posebno o b a v e z a n:
- početi sa izvođenjem radova danom uvođenja u posao što će biti konstatovano upisom u građevinski dnevnik;
  - da radove na gradilištu izvede stručno u svemu prema predmjeru radova i tehničkoj dokumentaciji, u skladu sa važećim propisima, standardima, tehničkim normativima i normama koje važe za pojedine vrste radova;
  - da ugrađuje kvalitetan materijal i elemente koje odgovaraju standardima,
  - da obezbjedi ateste o prethodnim ispitivanjima za sve materijale i elemente koje ugrađuje, te da u toku izvođenja radova vrši kontrolna ispitivanja na terenu u propisanom obimu (ili po nalogu nadzornog organa). Atesti se moraju pribaviti od ovlaštene institucije i dostaviti uz ispostavljenu situaciju,
  - da preuzme sve Zakonom propisane mјere za sigurnost gradilišta-objekta, izvedenih radova i radnika na radu, opreme, materijala, radnika angažiranih od strane trećih lica, susjednih objekata i nesmetano odvijanje saobraćaja, tokom cijelog perioda realizacije ovog ugovora do primopredaje radova
  - Obezbjedenje i čuvanje gradilišta neće se posebno obračunavati i uključeno je u ukupnu i pojedinačne cijene
  - da o svom trošku otkloni sve nedostatke prouzrokovane krivicom Izvođača,
  - da održava gradilište uredno, da ne nanosi štetu drugim objektima, saobraćajnicama, zemljištima i drugima, te da nadoknadi svu eventualno pričinjenu štetu, ukoliko je prouzrokovana krivicom Izvođača
  - da o svom trošku obezbjedi tehnološku vodu i pogonsku energiju potrebnu prilikom izvođenja ugovorenih radova,
  - vodi svu gradilišnu dokumentaciju predviđenu zakonima (građevinski dnevnik, građevinska knjiga i dr.)
  - dužan je upozoriti Investitora na eventualne greške ili nedostatke u pogledu sigurnosti i stabilnosti i to prije ili u toku izvođenja radova,
  - na uvođenje takvog radnog vremena kojim će se omogućiti izvršavanje ugovorenih radova u ugovorenom roku,
  - da po zavaršenim radovima, objekat ostavi potpuno čist od bilo kakvih ostataka materijala i otpada
  - čuvati izvedene radove do uredne primopredaje Investitoru
  - da osigura mjesto izvođenja radova u slučaju raskida ugovora
  - izvođač je dužan izvršiti nabavku, transport i postavljanje table sa podacima o investitoru, Izvođaču i rokom završetka radova.

## **Predstavnici ugovorenih strana na objektu**

Član 8.

Investitora će na objektu zastupati i predstavljati ovlašteni nadzorni organ, dok će Izvođača zastupati i predstavljati na objektu ovlašteni rukovodilac radova.

## **Primopredaja radova**

Član 9.

Po završetku radova, Izvođač je dužan pismeno zatražiti od Investitora da preuzme radove po kvalitetu i količini. Investitor je dužan, po zahtjevu Izvođača, organizovati primopredaju radova.

## **Ugovorna kazna i naknade štete**

Član 10.

Za neblagovremeno izvršenje ovog posla, u roku predviđenom u članu 4. ovog Ugovora, nastalog krivicom Izvođača, Investitor će za svaki dan zakašnjenja naplatiti kaznu u visini od 0,2% od ugovorene sume, ali ne više od 5% cijelokupne vrijednosti radova.

## Član 11.

Za sve materijale saglasnost daje nadzorni organ u saglasnosti sa Investitorima.  
Nadzorni organ može uz saglasnost Investitora odobriti izvođenje naknadnih radova.

### Knjiga i dnevnik građenja

## Član 12.

Građevinski dnevnik se vodi u dva primjera od kojih se jedan svakodnevno predaje predstavniku Investitora, a drugi ostaje Izvođaču.

Građevinska knjiga se vodi u dva primjera. U dnevniku i građevinskoj knjizi, upisuju se podaci određeni zakonskim propisima i ovim Ugovorom.

### Garantni rok

## Član 13.

Izvođač odgovara za solidnost izvedenih radova 24 mjeseca (2 godine) od primopredaje radova.

Izvođač je dužan u garantnom roku po pozivu Investitora, a u roku od 10 dana, otkloniti sve eventualne nedostatke nastale greškom Izvođača o svom trošku.

Ukoliko Izvođač ne postupi po pozivu Investitora i otkloni nedostatke, isti stiče prava bezuslovne naplate garancije, odnosno Investitor je ovlašten da u skladu sa zakonom za otklanjanje nedostataka angažuje drugo pravno lice i da nastalim troškovima tereti Izvođača.

### Garancija za dobro izvršenje posla

## Član 14.

Izvođač se obavezuje da nakon zaključenja ugovora dostaviti Investitorima bankovnu garanciju za uredno izvršenje ugovora na iznos od 10 % ugovorene vrijednosti.

Bankovu garanciju je potrebno dostaviti prema formi obrasca koji je propisan "Pravilnikom o formi garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora" (Službeni glasnik BiH br. 90/14) i u skladu sa Aneksom 11. tenderske dokumentacije. Bankovna garancija mora biti original i ne smije biti oštećena.

Period trajanja garancije je period izvođenja radova i garantni rok.

## Član 15.

Ugovorne strane na osnovu pismenog sporazuma, mogu raskinuti Ugovor, s tim što će se pitanje obračuna primopredaje izvedenih radova, kao i druga pitanja oko građenja, rješavati u skladu sa tehničkim obligacionim uslovima za izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji i adaptaciji građevina BiH.

## Član 16.

### Raskid Ugovora

Ugovorne strane suglasne su da se Ugovor može prekinuti prije isteka roka valjanosti po dogovoru obiju ugovornih strana, ili u slučaju nastanka sljedećih okolnosti:

- ako zbog više sile nije moguće ispunjavati ugovorene obveze;
- ako poslije nastanka vanrednih okolnosti nije moguće nastaviti radove;
- ako Izvođač izvodi radove nekvalitetno i suprotno ugovorenog dinamici;
- u slučaju kršenja odredaba ovog Ugovora od strane jedne od ugovornih strana i ako posljedice kršenja nisu otklonjene u roku određenom u pismenom upozorenju druge ugovorne strane, ugovor se raskida odmah po prijemu pismene obavijesti o prekidu Ugovora;
- ako nastupe druge okolnosti ili događaji koji onemogućavaju ispunjenje ugovora;
- Ne pridržava li se Izvođač ugovorenih rokova i vidljivo odstupa od dinamičkog plana, a time se dovode u pitanje postizanje krajnjeg roka i/ili kvaliteta radova, Investitor je ovlašten jednostrano raskinuti Ugovor.

Izvođač se obvezuje u slučaju prekida ovog Ugovora izvršiti preuzete poslove do faze u kojoj ih može preuzeti Investitor. U slučaju raskida ovog Ugovora prije isteka roka valjanosti ugovornim stranama ostaju sva prava i obveze koje su nastale u toku važenja Ugovora.

Član 17.

Za sve odnose koji nastanu u toku realizacije ovog Ugovora, a nisu predviđeni istim, primjenjivat će se odredbe ZOO-a. Sporovi koji nastaju iz ovog Ugovora, rješavat će se u prvom redu međusobnim sporazumom ugovorenih strana, a ukoliko se ne mogu riješiti mirnim putem, oštećena strana može ostvariti prava pred nadležnim Sudom.

Član 18.

Okvirni sporazum sačinjen je u osam (8) istovjetnih primjeraka, od kojih Općina zadržava četiri (4) primjerka, Direkcija dva (2) primjerka, a 2 (dva) primjerka zadržava Izvođač.

**IZVODAČ**

**GRAKOP doo Kiseljak**



Broj: 04-11-40258  
20.10.2020.

**INVESTITORI**

Općina Novi Grad Sarajevo  
Općinski načelnik, mr. Semir Efendić

Broj: 02/12-19-12/56/20- Ug.br. 1/20  
Sarajevo, 15-10- 2020

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo  
Direkcija za puteve - Sarajevo  
D e r e k t o r

Broj: 04-11- 40258  
Sarajevo, 19.10.2020